

**ƆNAM ONYANKOPƆN ADOM SO**

**NA W'AGYE YEN NKWA**

**(TWI NWOMA)**

**BY GARY AND LYNDA MILLER**

## ƆNAM ONYANKOPƆN ADOM SO NA W'AGYE YEN

OnyankopƆn frɛ ne nwoma “Nokorɛ Asem”. Wɔ Paulo Krataa a wɔ kɔmaa Timoteo deɛ etɔ so mmienu, ti mmienu yiyimu num (2nd Timothy 2:5), OnyankopƆn toaso kyere ne ho saa ara wɔ Tito nwoma, ti baako yiyimu mmienu (Titus 1:2) sɛ OnyankopƆn ntumi twa ntɔɔ.

Yɛbetumi de yen ho ato saa nwoma yi so ɛfiri sɛ OnyankopƆn ntumi ntwa atɔɔ, ɔno na ɔtwereɛ nnwoma yin a ɛye nokorɛ asem. Nwoma yi bema yen ahunu deɛ OnyankopƆn ka:

- **Nkwa ye tia**
- **Twa a etwa sɛ yen wuo**
- **Awurade adom no ho hia a ehia**

Awurade kaase onipa nkwa ye tia. Ɛye tia, enkye na atwam kɔ sɛ mframa. Hiob nwoma ti nson, yiyimu nsia ne nson (Job 7:6-7) no sɛ “Me nna ye hare sene ɔnwomfoɔ akurokurowa na erehi na anidasoɔ biara nni ho. Yiyimu nson ka sɛ “Kae sɛ me nkwa ye mframa, m’ani sensane nhunu papa. Ɔdwomfoɔ akurokurowa nye adeɛ a yeka ho asem nne mmere yi mu. Nne yɔye yi betumi akyere yen sɛ ene na yi afidie a yede pam adeɛ paneɛ sɛ ekɔ soro na aba fam ntemso. Enkye koraa anaa asi.. Nokorɛ asem ne sɛ ɛye hare ntem sɛ ani mpo ntumi hunu. Onipa nna twam sene ɔdwomfoɔ akurokurowa.



### **Etiam ntem sene suhyen anaa okodee**

Job 29:25,26 “Me nna hoye hare sene mmirrikatuni, edwane ko, enhunu adepa biara. Etiam ko ntem sene suhyen a etiam, te se okodee pre kope nnam. Suhyen twam ntemtem, W’ahunu okodee a ore kope aduane anaa nnam awe? Esi ntemtem senea aboa a rekope no mpo nhunu na w’abo neho ban. N’ani beba ne ho so no na w’aye aduane ama okodee.

Mfonini ben na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔtwa fa yɛn nna ho kyere yɛn yi?



### **Mframa a ɛkorɔ**

Nnwom nwoma no, aduonon nwɔtwe yiyimu aduasa nkoron no ka sɛ (Psalm 78:39) na ɔkae sɛ wɔyɛ honam, mframa a ɛkorɔ na ensane n'akyiri bio.

Aha no Onyankopɔn de wo nkwa toto mframa ho. Mframa ɛtwam kɔ na ensane mma bio. ɛnye mfram tenten na mom mframa tia bi. Wɔyiyɛ mframa tiaa bi ɛtwam kɔ ntem na ensane mma bio.

## ME NNA YE TIA

Nnwom aduowɔtwe nkron, yiyimu aduanan nson (Psalm 89:47) ka se, “Kae se me nna ye tia. Awuarade Nyankopɔn susu wo nna ho mmere mu na Onyankopɔn se eye tiaa bi. Yen nim se abɔfra dwene se ne nkwa nna ware. Abɔfra no hwe n’anim na anka wɔbenyaa ekɔ akwirikyiri kɔpem mfie a ɔpe se wɔduro. Wɔn a wɔwɔ anaafɔ fam wɔ abrabɔ mu nso hunu se abɔfra no aye mfomsoɔ na Onyankoopɔn na wɔye nokwafɔ. Mmmere no ye tia senea Onyankopɔn ka no.

Wobete se obi ka se anaa se, obi se ehe na saa mmere no nyinaa kɔ? Etwam kɔ ntem, m’angye ani se eba awieye.


Senea mmere twam ntemtem kyere pefeee se twere kronkron no ye nokore. Emfaho ne mmere dodoo anaa mfie dodoo obi bedi no, awieye no, wone Onyankopɔn ye adwene se, nna no ye tia.

## ETE SE WIRA A EDWAN

Odiyifoɔ Yesaia nwoma no eti aduanan, yiyimu nsia kɔpem nnwɔtwe (Isaiah 40:6-8) ka se “Honam nyinaa ye nwira na ne papa nyinaa tese wiram nhwiren. Nwira dwanee na nhwiren twam na Awurade hom hu fa so. Ampa ɔman no ye nwira.

Awurade Nyankopɔn ka kyere yen se onipa te se nwira, nwira nkye na awu. Nwira ntena ase nkye. Nwira tena ho kakra na atwam. Ahobereasee a ede toto onipa ho.


Anka yen ani begye se Awurade eka kyere yen se, ye ye akobranee a etena hoo daa, ebia etese odum tenten a anyini adi mfi mpempem. Kae se Awurade Nyankopon eka nokore akyere yen. Se yen nhunu se nwira ehwiren; eye see ye kae tweresem a ekasa fa nwa nna ho.



Psalm 102:11 ni se “me nna tese sunsum a etwam.

Tese sunsum a ekye wo anpa ne awia bere, ye hunu se etwam wo bere a owia rekoto anaase bere reko awieye.

Enye mmere a ekye koraa efiri anɔpa kɔpem anwummerɛ. Senea sunsum twam no saa ara nso na onipa nna tee. Onyankopɔn betumi de sunsum mpo akyerɛkyere ye nneema.



### **TESE NTUTURO A EYERA**

James 4:14 Yakobo nwoma, ti nnan yiyimu dunan no kase nanso monnim dee ebɛba ɔkyena. Na mo nkwa ne deen? Efirise moye huhuro a eyi ne ho kakra, na afei eyera. Yen nkwa tese ahuhuro”. Twa w’ani mfonin se adɛe bi a yedeasi gya soɔ na ehuro. Saa huhuro no kyere yen sɛdeɛ ye nna si tee.

Ne tiawa ne se Onyankopon eda no adi akyerε yen se deε entuturo anaa huhuro twam na eyera ntemtem no saa ara nso na yen nna tee.

Awurade Nyankopon senahɔ a wɔka fa yen nkwa ho nyinaa ye nokore. Nkwa ye tia. Ɔdwomfoɔ akurokurowa, emframa, nsu hyen, ɔkɔdeε a epere pe nnam awe, emmere tiaa bi, sunsum a etwam, wiram nsensan a ehweren ena ntuturo anaase huhuro, ntuturo anaase huhuro nyinaa kasafa eberε a Onipa nna tee.

Onyankopon ka kyereε yen se, yen nna ye tia na etwam ntemtem. Se saa mmere tiatia yi twam a na deε aka ne owuo. Onyankopon kyere yen deε ntira ye wuo wɔ n'asem mu. Onyankopon kaa no wɔ Korintofɔ nnwoma a edi kan, ti dunum yiyimu aduonu mmienu (1<sup>st</sup> Corinthians 15:22) “Na sɛdeε wɔn nyinaa wuwuu Adam mu no, se nso wɔn nyinaa benya nkwa Kristo mu ne no.

Awurade Nyankopon kyere mu bio wɔ Romanfoɔ nwoma ti num, yiyimu dummienu (Romans 5:12) “Na yei nti sɛdeε enam onipa baako so na bɔne baa wiase, na owuo nam bɔne so baεε no, saa na eyɔεε na owu tre kaa onipa nyinaa, εfirise wɔn nyinaa ayε bɔne.

Bɔne baa wiase enam Adam bɔne a wɔyɔεε. Adam ne Hawa anyε sutie amma Onyankopon. Eno na yεfre no bɔne . Se obi anyε sutie amma Onyankopon a, Awuarade Nyankopon de owuo domee onipa, bɔne awieyε ne owuo. Nnipa nyinaa ayε bɔne na owuo befa wɔn nyinaa.



Wɔ Mose nwoma a edi kan, ti mmienu yiyimu dunsia ne Dunson (Genesis 2:16-17) Onyankopɔn kakyerɛ Adam ne Hawa, “Na Onyankopɔn hyɛ onipa no sɛ, turom ha nnua nyinaa dibi, na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ enni, ɛfiri sɛ da a wobedi bie no owuo na wobewuo.

Yɛ kenkan hunu ekwan a ɔbonsam faaso sesaa ONyankopɔn asem kyereɛ Adam ne Hawa na ɔsesaa Awurade asem wɔ ne nsem a ɔkekaa kyereɛ wɔn no. Bio wɔ Mose nnwoma edi kan ti mmiensa, yiyimu nnam (Genesis 3:4) na ɔwɔ no kakyerɛ ɔbaa no sɛ, enyɛ wuo nna wobewuo.

Awurade Nyankopɔn ntumi ntwa ntorɔ. Ɔde n’asem maa Adam ne Hawa. Wɔn nyinaa wuwui. Owuo mmienu na Onyankopɔn ka ho asem wɔ eha. Ɔbaako yɛ honhom na ɔbaako nso yɛ honam wuo. Wɔn bɔne a ɔyɔɛ no tete wɔn kane ɔ a ɛda wɔn ne Onyankopɔn ntem.

Wɔn no wuwui honhom mu. Wɔnmmo awu wɔ Awurade mu.

Na wɔnnoo besan awu wɔ honam mu mmmere tiaa bi. Wɔn nyinaa wuwui honam wuo. Romafoɔ nwoma tin num yiyimu dummienu (Romans 5:12) ka sɛ sedee enam onipa baako so na ɔbɔne baa wiase na owuo nam bɔne so baeɛ no, saa na ɛyɔɛ na owuo tre kaa nnipa nyinaa.

Korintofoɔ nnwom ɛdia kan, ti dunnum yiyimu aduonuu mmienu (1st Corinthians 15:22), “Na sedee wɔn nyinaa wuu Adam mu no, sɛ nsoo wɔn nyinaa benya nkwa

Kristo mu ne no. Nnipa nyinaa wuwui efirise se ONyankopɔn asem ka se wɔ Adam mu . Adam bɔne aka nnipa nyina.

Ɔsomafoɔ Paulo kae yen yegyinaɔbea wɔ Awurade mu, wɔ Romafoɔ nwoma ti mmiensa, yiyimu aduonu mmiensa (Romans 3:23). Wɔn nyinaa aye bɔne na Onyankopɔn animuonyam abɔ wɔn. Ekyere yen se ye te bɔne mu na yeye abɔnefoɔ.

Romafoɔ nwoma ti nsia, yiyimu aduonu mmiensa (Romans 6:23) bɔne akatua ne owuo na Onyankopɔn adom akyedeɛ ne daa nkwa wɔ yen Awurade Yesu Kristo mu. Bɔne akatua ne owuo, Awurade Nyankopɔn kyerekyere yen se ye wɔ owuo mmienu na ewɔhɔ. Deɛ edi kan ye honam mu wuo a ekyere se yen kra ne ye honhom firi yen nipadua mu.

Twere Kronkron kasa fa owuo a etɔso mmienu ho. Owuo a etɔso mmienu nso kasa fa mmere a ONyankopɔnn bebu adebɔnneyefoɔ aten na w'ato angye andifoɔ ako ogya tadeɛ mu.

Hebrifoɔ nwoma ti nkron, yiyimu aduonu nson nso kase (Hebrews 9:27) “Etwase onipa wu preko na eno akyirri no atenmuuo wɔhɔ. Wɔ Romafoɔ nnwom ti nsia, yiyimu aduonu mmiensa (Romans 6:23) no mu no, yehunnu asem ketekete bi, “Nanso Onyankopɔn adom akyedeɛ ne daa nkwa wɔ yen Awurade Yesu Kristo mu.

Yε sua hunu wɔ aha sε Onyankopɔn beyε na oguso de n’adom yε akyedee ma onipa.

Yen asem bisa ne sε, “Ekwan ben na yebe faso na y’anya saa adom no? Ebeyε den na yen adwane bone atenmmuo yi? Ekwan ben na mefa so na m’ayi meho afiri bone atenmmuo na yeammu mefɔ na yen nto me ntwene ogya tadee mu daadaa?

Meyε deen na manya saa adom akyedee wɔ Kristo mu? Onyankopɔn amfa nsem mmisa yi mmuaye ansie yen. Onyankopɔn asem anaa twere kronkron ne baabi a yekɔ sua deε Awurade Nyankopɔn eka. Awurade Nyankopɔn de ‘asempa’ – n’asem no ama yen.. Awurade asem a nnipa gyedie a ɔsε yεnya nkwa.

Enne wɔ adom mmere yi mu, Awurade asempa ebetumi agye yen nkwa no, yebe hunu no wɔ tweresem a edidisɔ yi so. Efesofoɔ nwoma ti mmienu, yiyimu nwɔtwe kɔpem nkron (Ephesians, 2:8-9) “na adom na wɔde nam gyedie so agye mo nkwa, efiri mo ara, eyε Onyankopɔn akyedee, emfiri nnwuma mu, na obiara anhoahoa ne ho. Romafoɔ nwoma ti mmiensa yiyimu aduonu nan ‘na wɔde n’adom nam ɔgyee a εwɔ Kristo Yesu mu no bu wɔn bem kwa.(Rom.3:24) Korintofoɔ nwoma edi kan, tii dunum yiyimu baako kɔpem nnan, bio yiyimu mmiensa ne nnan (1st Corinthians 15:1-4, 1st Corinthians 15:3-4) kase yen bone nti na Kristo wuu sedee tweresem no ka na osiie no, na ɔsree bio da εɔsoo mmiensa sedee twere kronkron no ka no.

Ɛye Yesu Kristo Mogya wɔhwie guu wɔ Calvary asennua no so no na ama kwan ama Onyankopɔn ye pɛ ne tenenii na w'abu abɔnefɔɔ tɛsɛ me ne wo bem. Hebrifɔɔ nwoma ti nkron yiyimu aduonnu mmienuu no kassɛ (Hebrews 9:22b) sɛ mogya anhwiee angu a anka bɔne fafire nso amma. Efesofɔɔ nnwom ti baako, yiyimu nson (Ephesians 1:7) “Ɖno ara mu na yen anya ɔgyee a enam ne mogya soɔ, ene mfomsoɔ fafire no n'adom bebreɛ. Awurade Nyankopɔn asempa mu daho fan. Ɛye adom nsempa.. Kristo wu maa yen bɔne, osiiee no na onyaneɛ bio.

Onyankopɔn deɛ ne sɛ ɔbeyɛ ɔgye no nyinaa ne wo nso deɛ ne sɛ wobegye adie. Nkwagyee ye akyedeɛ efirise Onyankopɔn nam n'adom so na ɔde kyee nnipa kwa. Wontumi nye bibiara nya nkwagyee. Nkwa gyeɛ emfiri nnwuma mu na obia anhoahoa ne ho. Onyankopɔn betumii de wo bɔne akye wo na w'agye wo nkwa. Efirise ne dɔba na atua wo bɔne ka wɔ mmere a wɔwuu wɔ asennua no so. Onyankopɔn wɔ fawohodie sɛ wobegye obiara wobegye asempa no adie. Romafoɔ nnwom ti mmiensa, yiyimu aduonu nnan no kase (Romans 3:24). Na wɔde n'adom nam ɔgyee a ewɔ Yesu Kristo mu no so bu wɔn bem kwa. Adom ye asem nwanwasoɔ a ene ekwa a Onyankopɔn faaso ne abɔdeɛ dii ahyia. Yeɛbetumi akase adom akyedeɛ ne ahummɔborɔɔ na anka enfata yen.

Adom ye Onyankopɔn adɔye a ɔde ama abɔnefɔɔ. Wɔ Romafoɔ nnwoma tii nwɔtwe yiyimu aduasa mmienu (Romans 8:32).. “Deɛ wankame ɔno ara ne ba, na

mmom yen nyinaa nti ɔyii no mmeɛ no, ebeyɛ den na ɔremfa adeɛ nyinaa nso nka ne ho mmedom yen?

Awurade Nyankopɔn anhu Yesu Kristo mmɔbɔ. Kristo kɔɔ asennua no so na ɔwu maa wo bɔne. Wɔyi ne Onyankopɔn adom a wɔde adom nnipa nyinaa.. Ade papa biara nni onipa mu a wɔde kanfo ma Onyankopɔn a ebɛhyɛ no nkuran na wahwɛ ho agye no nkwa. (Romans 5:8-9). Romafoɔ nwoma ti num yiyimu nnwɔtwe ne nkron no kase na Onayankopɔn yii nedɔ a ɔɔɔ yen no kyere, efiri sɛ yɛda so yɛ nneɔɔneyefoɔ no, Kristo wu maa yen. Enti afei mmom a w'abu yen bem ne mogya mu yi, wɔnam ne so begye yen nkwa afiri abufuo no mu. W'agye Awurade Yesu Kristo adi sɛ wɔnngye wo nkwa?. Onyankopɔn hwe w'akoma mu.

Onyankopɔn nim sɛ, sɛ wo gyedie wɔ Yesu Kristo ne newuo a wɔwu maa wo wɔ Calvary asennua no mu anaase wo de wo gyidie ahyɛ biribi anaa obi fofoorɔ mu. Onyankopɔn deɛ ɔhwe akoma mu. Wɔ Romafoɔ nwoma ti nnnan yiyimu mmiensa kɔpem nnan (Romans 4:3-4) edeen na twerɛsem no ka?

Abraham gye Onyankopɔn dii, na wɔbuu eno sɛ tenenee maa no. Na deɛ ɔɔɔ nnwuma no deɛ, wɔn mu n'akatua sɛ adom, na mmom sɛ adeɛ a esɛ no. Awurade asem mu da hɔ fan sɛ, Onyankopɔn nam adom so begye wo nkwa bere a wobegyaɛ sɛ wode woho eto woho soɔ, anaase wode wo were ehye esom bi mu anaase adeɛ bi mu, na mmom sɛ wobegye Yesu Kristo asempa no adie.

Korintofoɔ nnwom edi kan, ti baako yiyimu dunwɔtwe no se “(1st Corinthians 1:18) “Na asennua no ho asem ye nkwaseasem ma wɔn a wɔreyera, na eye Onyankopɔn tumi ma yen a wɔregye yen nkwa no. Homhom Kronkron nam asennua no ho asempa no so na wɔbegye nnipa nkwa wɔ adom mmere yi mu. Nkwagyee biara nni ho mma ɔkra a ɔde ne were behye dee edidisɔ yiso.

- Se wobe di mmara nsem du no so
- Se woye dee wobe tumi
- Se wobɔ abrabɔ papa anaa se wote ateyie
- Se wobe ye nnwuma pa
- Se wode wo sika beboa asɔre
- Se wobɔ mpaeɛ
- Se w'abɔ wo asu wɔ nsuo mu
- Se wodi Awurade adidi
- Se asɔrefɔ agye wo atomu anaa wo kɔ Asɔre
- Se waye bɔne na yen atwe w'aso na w'agye asotwee no atomu
- Anaase wore ye biribi amma wo asɔre anaase w'asɔre reye biribi ama wo.

Nkwagyee nam Onyankopɔn adom so. Wodeɛ ne see wɔbegye adie.

Romafoɔ nwoma, ti dubaako yiyimu nsia (Romans 11:6) no se “Na se enam adom so a, na emfiri nnwuma mu bio, efiri se eno dee, anka adom nye adom bio.

Bio Romafoɔ nwoma ti nnan, yiyimu num (Romans 4:5) no ka se “Na dee ɔnyɔ nnnwuma, na ɔgye dee ɔbuu obusuyefɔ bem die no wɔbu ne gyedie se tenenee ma no. Nkwagyee nye se wode wo were ehye Kristo, asennua no so wuo na wode dwumadie aka ho.. Saa ara na esombi mufɔ ne asɔrefɔ bi kyerekyere. Nkwagyee

ye akyedee. Nkwagye ye kyedee a wode akye yen kwa. Wo ntumi nyo ho adwuma biara. Daa nkwa akyedee ye akyedee a obiara betumi agye bie nanso eye aboden ma Onyankopon se ode nedo baako pe mmae se onwu.

Yen ntumi mfa biribiara nka ho. Watua yen bone so ka ama yen. Yesu Kristo yee ne nyinaa. Efesofo n nwoma tii baako yiyimu dummiensa no se (Ephesians 1:13) ono ara mu na mo nso, mote nokore asem a ene mo nkwagye ho asempa no, na ono ara mu na moggye diiee no nnsa. Wode bhye no Honhom Kronkron.. Woobe tumi anya nkwagye sesei ara, eno ara ne se wobegye asempa no adie, ene se Kristo wu maa wobone na ne mogya atua wo bone so ka nyinaa.. Mmere a wobegye adie wo wokoma mu no, Onyankopon de wo bone bekye woo na onam n'adom so agye wo nkwa. Efesofo n nwoma ti baako, yiyimu dummiensa (Ephesians 1:13) no ka se wode Honhom Kronkron na aso yen ano, eno na ema yen ye no dea daadaa.

Bio Efesofo n nwoma ti nnan, yiyimu aduasa (Ephesians 4:30) nso kase monho Nyankopon Honhom Kronkron a wode aso mo ano ama ogyee da no were. Korintofo n nwoma eto so mmienu, ti baako yiyimu aduonu mmienu (2nd Corinthians 1:22) no ka se "ono nso na w'aso yen ano, nna w'ama yen Honhom no de aye ama yen wo yen akoma mu. Onyankopon no ara na okora adee nyinaa. Yen ntumi nhwere yen nkwagye a yeanya no. Onyankopon de n'adom na agye yen na w'akora yen nso. Onyankopon na oye nkwagye no, na onam n'adom so, wobetumi de wo were ahye ne mu na onam n'adom so akura wo.

Kae se mmerε yi ye tia, ntwentwen wonam ase. Fa wo werε hyε Kristo mu enne na nya nkwayee wɔ n'adom mu.

---

Saa nnwoma ketewa yi, enam agyidifoɔ ewɔ Grace Harbor Church, Arlington Heights, Illinois, P. O. Box 8611, Rolling Meadows, IL.60008

Website: [www.grace-harbor-church.org](http://www.grace-harbor-church.org) ne Grace Bible Church, P.O. Box 8435, Ahensan, Kumasi, Ghana. [Email.Gracebible.church@yahoo.com](mailto:Email.Gracebible.church@yahoo.com)



TELEPHONE NUMBERS: +233-277-888-081/+244-834-557

**ONAM ONYANKOPON ADOM SO NA W'AGYE YEN NKWA.**